



Trebinje, 25. mart 2021.

### **SAOPŠTENJE**

Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske, na 174. (stotinusedamdesetojčetvrtoj) redovnoj sjednici, održanoj 25. marta 2021. u Trebinju, razmatrala je i analizirala pitanja iz regulatorne nadležnosti, prema tačkama dnevnog reda iz obavještenja za javnost broj: 01-236-1/21 od 19. marta 2021. godine te je donijela odluke kako slijedi:

### **DNEVNI RED**

1. Nakon razmatranja, usvojen je Zapisnik sa 173. redovne sjednice Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske, održane 23. marta 2021. godine, u Trebinju.
2. Nakon razmatranja prijedloga, doneseno je rješenje o utvrđivanju regulatorne naknade za 2021. godinu.
3. Nakon razmatranja prijedloga, doneseno je rješenje o davanju saglasnosti na Opšte uslova za snabdijevanje prirodnim gasom Akcionarskog društva "RAFINERIJA NAFTE BROD".
4. Nakon razmatranja prijedloga, doneseno je rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje djelatnosti trgovine i snabdijevanja prirodnim gasom, po zahtjevu Akcionarskog društva "RAFINERIJA NAFTE BROD".
5. Nakon razmatranja zahtjeva za izdavanje sertifikata za proizvodno postrojenje koje koristi obnovljivi izvor energije za Malu solarnu elektranu "Ozon 1", privrednog društva "ETMah" društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge, Banjaluka, doneseno je rješenje o izdavanju Sertifikata za proizvodno postrojenje Mala solarna elektrana "Ozon 1" kojim se potvrđuje da proizvodi električnu energiju koristeći obnovljivi izvor energije.
6. Nakon razmatranja zahtjeva za izdavanje sertifikata za proizvodno postrojenje koje koristi obnovljivi izvor energije za Malu solarnu elektranu "Ozon 2", privrednog društva "ETMah" društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge, Banjaluka, doneseno je rješenje o izdavanju Sertifikata za proizvodno postrojenje Mala solarna elektrana "Ozon 2" kojim se potvrđuje da proizvodi električnu energiju koristeći obnovljivi izvor energije.
7. Nakon razmatranja zahtjeva za izdavanje sertifikata za proizvodno postrojenje koje koristi obnovljivi izvor energije za Malu solarnu elektranu "Ozon 3", privrednog društva "ETMah" društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge, Banjaluka, doneseno je rješenje o izdavanju Sertifikata za proizvodno postrojenje Mala solarna elektrana "Ozon 3" kojim se potvrđuje da proizvodi električnu energiju koristeći obnovljivi izvor energije.

8. Nakon diskusije o ovoj tački dnevnog reda, donesen je zakučak da se rješavanje ovog predmeta odloži za neku od narednih redovnih sjednica.
9. Nakon razmatranja zahtjeva za odobrenje prava na podsticaj proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji u Maloj hidroelektrani "Krupac", privrednog društva "SAS" d.o.o. Priboj, doneseno je rješenje o odobrenju prava na podsticaj za proizvodnju električne energije u proizvodnom postrojenju Mala hidroelektrana "Krupac".
10. Nakon razmatranja zahtjeva za odobrenje preliminarnog prava na podsticaj proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji u Maloj solarnoj elektrani "ŽEPINIĆ", Zlatomira Žepinića iz Bijeljine, doneseno je rješenje kojim se odbija zahtjev Zlatomira Žepinića iz Bijeljine, Majevička 48/A, za odobrenje preliminarnog prava na podsticaj, u vidu prava na obavezan otkup po garantovanoj otkupnoj cijeni, za električnu energiju koju planira proizvoditi u proizvodnom postrojenju Mala solarna elektrana „Žepinić“, kao neosnovan.
11. Nakon razmatranja zahtjeva za odobrenje preliminarnog prava na podsticaj proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji u Maloj solarnoj elektrani "REBIĆ", Vladimira Rebića iz Zvornika, doneseno je rješenje kojim se odbija zahtjev Vladimira Rebića iz Zvornika, Karađorđeva 8, 7/60, za odobrenje preliminarnog prava na podsticaj, u vidu prava na obavezan otkup po garantovanoj otkupnoj cijeni, za električnu energiju koju planira proizvoditi u proizvodnom postrojenju Mala solarna elektrana „Rebić“, kao neosnovan.
12. Nakon razmatranja zahtjeva za odobrenje preliminarnog prava na podsticaj proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji u Maloj solarnoj elektrani "SANDIĆ", Dušana Sandića iz Zvornika, doneseno je rješenje kojim se odbija zahtjev Dušana Sandića, sa adresom Vuka Karadžića 62a, 5/13, Zvornik, za odobrenje preliminarnog prava na podsticaj, u vidu prava na obavezan otkup po garantovanoj otkupnoj cijeni, za električnu energiju koju planira proizvoditi u proizvodnom postrojenju Mala solarna elektrana „Sandić“, kao neosnovan.
13. Nakon razmatranja prijedloga rješenja u postupku po zahtjevu za rješavanje spora Srpske pravoslavne crkvene opštine u Vijačanima – Crkva Svetog Proroka Ilije u Gornjoj Mravici, protiv Mješovitog Holdinga "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP "Elektrokrajina" a.d. Banja Luka, doneseno je rješenje kojim se odbija zahtjev kojim se osporava obustava isporuke električne energije, kao neosnovan.
14. Nakon razmatranja prijedloga rješenja u postupku po zahtjevu za rješavanje spora Biciklističkog kluba "BSK" Banja Luka, protiv Mješovitog Holdinga "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP "Elektrokrajina" a.d. Banja Luka, doneseno je rješenje kojim se nalaže Mješovitom holdingu "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP "Elektrokrajina" a.d. Banja Luka da sačini novu korekciju obračuna utrošene električne energije na mjernom mjestu podnosioca, a da korekciju obračuna utrošene električne energije od 31.05.2020. godine stavi van snage.